

t21_zf_lang1 (TMSeVgwK mzLdrFATKR o- FeTWcYsyA2XHxsVD)

October 27, 2020

Let $v1_zf_lang : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zf_lang : \iota$ be given. Let $v6_zf_lang : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k16_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k23_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k24_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k14_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_zf_lang X0) \wedge (m2_finseq_1 X0 k5_numbers)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2_subset_1 X1 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ & X2 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1 X3 k5_numbers \\ & k1_zf_lang) \Rightarrow ((k16_zf_lang X1 X2 X3 X0 = k8_zf_lang X1 (k8_zf_lang \\ & X2 (k8_zf_lang X3 X0))) \wedge (k16_zf_lang X1 X2 X3 X0 = k14_zf_lang X1 \\ & X2 (k8_zf_lang X3 X0)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_zf_lang X0) \wedge (m2_finseq_1 X0 k5_numbers)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2_subset_1 X1 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ & X2 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow ((v6_zf_lang (k14_zf_lang X1 X2 X0)) \wedge \\ & ((k23_zf_lang (k14_zf_lang X1 X2 X0) = X1) \wedge (k24_zf_lang (k14_zf_lang \\ & X1 X2 X0) = k8_zf_lang X2 X0)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ & X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1_subset_1 X0 k1_zf_lang)\wedge((v1_zf_lang X1)\wedge(m1_finseq_1 X1 k5_numbers)))\Rightarrow(v1_zf_lang (k8_zf_lang X0 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\neg v1_xboole_0 k1_zf_lang \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1_subset_1 X0 k1_zf_lang)\wedge(m1_finseq_1 X1 k5_numbers))\Rightarrow(m2_finseq_1 (k8_zf_lang X0 X1) k5_numbers) \quad (7)$$

Assume the following.

$$m1_subset_1 k1_zf_lang (k1_zfmisc_1 k5_numbers) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m2_subset_1 X0 k5_numbers k1_zf_lang)\Rightarrow(\forall X1.(m2_subset_1 X1 k5_numbers k1_zf_lang)\Rightarrow(\forall X2.((v1_zf_lang X2)\wedge(m2_finseq_1 X2 k5_numbers))\Rightarrow(k14_zf_lang X0 X1 X2 = k8_zf_lang X0 (k8_zf_lang X1 X2)))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(v1_xboole_0 X1)) \quad (10)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1_zf_lang X0)\wedge(m2_finseq_1 X0 k5_numbers))\Rightarrow(\forall X1.(m2_subset_1 X1 k5_numbers k1_zf_lang)\Rightarrow(\forall X2.(m2_subset_1 X2 k5_numbers k1_zf_lang)\Rightarrow(\forall X3.(m2_subset_1 X3 k5_numbers k1_zf_lang)\Rightarrow((v6_zf_lang (k16_zf_lang X1 X2 X3 X0))\wedge((k23_zf_lang (k16_zf_lang X1 X2 X3 X0) = X1)\wedge(k24_zf_lang (k16_zf_lang X1 X2 X3 X0) = k14_zf_lang X2 X3 X0))))))$$